

SUKCESIJA BIVŠE SFRJ

Summary

Prilog sadrži osvrt na najvažnije odredbe Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, koji je nakon potpisivanja u Beogradu 29. juna 2001. godine ratificovala Bosna i Hercegovina. Pored opštih rješenja obrazovna su pitanja o pokretnoj i nepokretnoj državnoj imovini; diplomatskoj i konzularnoj imovini; finansijskim potraživanjima i dugovanjima; arhivskoj građi; penzijama; ostalim pravima, koristima i dugovanjima i privatnoj svojini i stečenim pravima. Autor posebno napominje da odredba koja se odnosi na tzv. stanarsko pravo nije tako jasna i nedvosmislena kao u slučaju privatne svojine. Dok se kod privatne svojine izričito garantuje "...priznavanje, za titu i vratanje...", kod stanarskog prava se dosta uopšteno govori o licima koja su "...imala takva prava..." u kontekstu nediskriminatorene primjene internih zakona svake države nasljednice u pogledu prava stanovanja. U prikazu se naglašava da ostvarivanje niti jednog prava građana u pogledu privatne svojine, stanarskih prava ili drugih stičenih prava nije uslovljeno zaključivanjem bilateralnih sporazuma između država nasljednica. Na kraju osvrta, naglašava se značaj promjene ili donošenja internih zakona država nasljednica radi korektne implementacije Sporazuma. Nova zakonska regulativa mora biti posebno neophodna radi primjene Sporazuma u dijelovima koji se odnose na zaštitu i vratanje privatne svojine i isplatu penzija ranijim korisnicima. U svakom slučaju tamo gdje su propisi već sada prihvativi sa normativnog stanovišta, biće potrebna promjena neprihvativih praksi domaćih sudskih, upravnih i drugih organa pojedinih država nasljednica. Autor smatra da od ove okolnosti u mnogome zavisi stvarni domaći Sporazuma odnosno efektivno ostvarivanje prava mnogih lica o stičenih pravima.

Bosna i Hercegovina (BiH) je izvrila ratifikaciju Sporazuma o pitanju sukcesije¹ koje su ranije republike Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), a danas suverene države, zaključile i potpisale u Beogradu 29. juna 2001. godine. Ratifikaciju je izvrila Predsednica BiH na svojoj sjednici od 28. novembra 2001. godine.

Sporazum o pitanjima sukcesije (Sporazum) je zaključen nakon više godina njihovog pregovora i njime je riječeno pitanje nasljedstva imovine bivše SFRJ. Ravnopravne države nasljednice su BiH, Savezna Republika Jugoslavija, Republika Hrvatska, Republika Makedonija i Republika Slovenija.

Pitanja koja se odnose na nasljedstvo svrstana su i regulisana kroz ukupno sedam aneksa Sporazumu. Riječ je o Pokretnoj i nepokretnoj državnoj imovini (Aneks A); Diplomatskoj i konzularnoj imovini (Aneks B); Finansijskim potraživanjima i dugovanjima (Aneks C); Arhivskoj građi (Aneks D); Penzijama (Aneks E); Ostalim pravima, koristima i dugovanjima (Aneks F); i Privatnoj svojini i stećnim pravima (Aneks G).

Obaveza je država da Sporazum provode u dobroj vjeri, u duhu Povelje Ujedinjenih nacija i u skladu s međunarodnim pravom. Posebno je važna obaveza država potpisnica da na osnovu reciprociteta preduzmu sve potrebne mjeru da odredbe Sporazuma provode njihovi sudovi, upravna tijela i da ostale države nasljednice ili njihovi državljanini imaju slobodan pristup sudovima ili upravnim organima svake države ugovornice. U tom pravcu, prema ukazanoj potrebi, obaveza je da se usklade doma i zakoni svake potpisnice.

Sporazumom je ustavljena Stalna zajednička komisija u kojoj su predstavnici svake države nasljednice. Sporazum govori o "vi im predstavnicima" svake države, kojima mogu pomagati eksperti. Osnovni mandat ove komisije je pravilje efikasne implementacije sporazuma. Komisija je institucionalizovani forum za raspravljanje svih eventualno spornih pitanja. Ona uvijek može dati odgovarajuće preporuke vladama država nasljednica. Komisija je predviđena kao organ za rješavanje sporova.

Ipak, ako u primjeni Sporazuma neka pitanja ne mogu biti riječena diskusijom među pojedinim zainteresovanim državama one mogu uputiti predmet nezavisnom licu koje same izaberu da bi se postigla brza i autoritativna odluka koja će se po točnosti i koja može da odredi konkretne vremenske rokove za radnje koje treba preduzeti.

Sporazum predviđa poseban način rješavanja sporova putem eksperta koji nije državljanin ni jedne potpisnice Sporazuma. Ovog eksperta države određuju sporazumno. Ako se sporazum ne može postići i eksperta određuje predsjednik Suda za pomirenje i arbitražu OEBS. Imenovani ekspert donosi samo obavezuće stručno rješenje oko

¹ Objavljen je u "Službenom glasniku BiH" (Dodatak: Međunarodni ugovori) br. 10/2001.

tuma enja termina kori tenih u Sporazumu i ne može imati mandat da utvr uje prakti nu primjenu Sporazuma ili njegovog pojedinog dijela.

Države nasljednice su se obavezale Sporazumom (l. 4.) da na vrijeme preuzmu neophodne mjere da sprije e gubitak, o te enje ili uni tenje državnog arhiva, državne imovine i kapitala biv e SFRJ.

Prilikom ratifikacije države ne mogu staviti bilo kakve rezerve na pojedine dijelove Sporazuma (l. 10.).

Depozitar Sporazuma je generalni sekretar UN, kojem Sporazum dostavlja Visoki predstavnik, a ovaj obezbje uje njegovu registraciju u skladu s Poveljom UN.

Pokretna i nepokretna državna imovina

Nepokretna državna imovina biv e SFRJ unutar teritorije biv e države pripada onoj novonastaloj državi na ijoj se teritoriji nalazila u momentu kada je ta država proglašila nezavisnost. Istovrstan je kriterijum i za vidljivu pokretnu imovinu.

Izuzetak je predvi en za vidljivu pokretnu imovinu od velikog zna aja za kulturnu ba tinu jedne od država nasljednica, ukoliko poti e s teritorije te države. Ta imovina mogu biti umjetni ka djela, rukopisi, knjige, nau ne zbirke i važne zbirke knjiga, arhivska gra a i ostali predmeti od umjetni kog, istorijskog ili arheolo kog interesa za odre enu državu. Takvu imovinu doti na zainteresovana država treba ozna iti im prije, ali ne kasnije od dvije godine, ra unaju i od dana stupanja Sporazuma na snagu.

Osim toga, vidljiva pokretna vojna imovina biv e SFRJ e biti predmet posebnih sporazuma me u doti nim državama i na nju se ne primjenjuje kriterijum mesta gdje se nalazila u momentu progla enja nezavisnosti. Ipak, ako je vidljiva pokretna i nepokretna vojna imovina kori tena u civilne svrhe pripada državi na ijoj se teritoriji nalazila u momentu progla enja njene nezavisnosti.

Kao datum sticanja svojine na pokretnoj i nepokretnoj imovini smatra se dan progla enja nezavisnosti države nasljednice.

Postoji i mogu nost da odre ena država nasljednica stavi prigovor zna ajno neravnopravne raspodjele državne imovine biv e SFRJ i iznese ga na Zajedni ku komisiju, koja može preduzeti takvu radnju koju u datim okolnostima smatra adekvatnom. U ovom slu aju se traži jednoglasna odluka predstavnika svih država nasljednica.

Diplomatska i konzularna imovina

Aneks B u posebnom dodatku sadrži popis nepokretne diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ u svim državama svijeta po geografskim regionima, s procjenom vrijednosti objekata, vrstom, površinom, pravnim statusom.

Prema Sporazumu države nasljednice su poimenovali preuzele nepokretnosti tako da je BiH pripala Ambasada u Londonu, Hrvatskoj Ambasada u Parizu, Makedoniji Generalni konzulat u Parizu, Sloveniji Ambasada u Vatikanu, a SRJ Rezidencija u Parizu. Ovaj dio je definisan kao privremena i djelimična raspodjela, sa estomjesečnim rokom za preuzimanje u posjed, računajući od dana potpisivanja Sporazuma.

Sporazum sadrži omjere vrijednosti za raspodjelu imovine svakoj državi nasljednici, pri čemu su BiH i Makedonija dobile veći udio nego što bi im pripao po kriterijumu Međunarodnog monetarnog fonda ili nekom drugom poželjnijom kriterijumu. Ovi omjeri vrijednosti iznose za BiH 15%, za Hrvatsku 23,5%, za Makedoniju 8%, za Sloveniju 14% i SRJ 39,5%.

Raspodjela nepokretne imovine će se obaviti na osnovu posebnog sporazuma pet država. Ako se on ne postigne države nasljednice će utvrditi procedure po kojima će bilo koja imovina koju odabere samo jedna država pripasti toj državi. Kada su dvije ili više države odabrale istu imovinu te će se države dogovoriti o tome kojoj će od njih pripasti ta imovina. Razumljivo, uz potvrđivanje Sporazumom utvrđenih odnosa pomenutih omjera vrijednosti za svaku državu nasljednicu.

Pokretna državna imovina koja nije sadržaj diplomatske i konzularne imovine će pripasti onoj državi nasljednici koja stekne dotičnu diplomatsku ili konzularnu imovinu. Ako je riječ o pokretnoj imovini od velikog značaja za kulturnu baštalu jedne države ona će pripasti toj državi.

Finansijska potraživanja i dugovanja

Finansijska potraživanja bivše SFRJ obuhvataju sva potraživanja kao što su gotovina, zlato i ostali plemeniti metali, depozitni računi i vrednosni papiri. Sporazum sadrži ukupne vrijednosti potrživanja po vrstama koje su bile poznate u momentu njegovog potpisivanja.

Finansijska dugovanja obuhvataju dugove bivše SFRJ, dugove za koje jamči bivše SFRJ i finansijska potraživanja od bivše SFRJ.

Glavni dio potraživanja i dugovanja bivše SFRJ je u praksi već raspodijeljen na osnovu sporazuma između država nasljednica ili sporazuma između njih i dotičnih međunarodnih finansijskih institucija.

Raspoloživa strana finansijska potraživanja će biti raspodijeljena prema sledećim omjerima: BiH 15,50%, Hrvatska 23%, Makedonija 7,50%, Slovenija 16% i SRJ 38%.

Prema istom omjeru bi se raspodijelila eventualno novoprana ena sredstva u roku od narednih 5 godina.

Sporazum garantuje monetarnu nezavisnost država nasljednica koja uklju uje i pravo na novu sopstvenu valutu, bez pokretanja bilo kakvih sporova ili žalbi u vezi s tim.

Arhivska gra a

Pod "arhivskom gra om biv e SFRJ", u smislu Sporazuma, podrazumijevaju se svi dokumenti, bez obzira na datum, vrstu ili mjesto gdje su smje teni koje je napravila ili primila biv a SFRJ (uklju uju i sve državne strukture po ev od 01. decembra 1918. godine) u obavljanju svojih funkcija i koji su 30. juna 1991. godine pripadali biv oj SFRJ u skladu sa Saveznim zakonom o regulisanju savezne arhive. Istovrstan kriterijum je predvi en za "republi ku ili drugu arhivu". Dokumenti uklju uju filmove, audio i videokasete i ostale zapise, sve vrste kompjuterskih zapisa, uklju uju i materijale koji predstavljaju kulturnu ba tinu.

Izmje tena arhiva, u skladu s me unarodnim principima porijekla, pripada državi nasljednici u kojoj se nalazila prije izmije tanja. Arhiva se vra a na njenu pravu lokaciju to je ranije mogu e od strane države koja ju trenutno kontroli e.

U skladu s principom funkcionalne relevantnosti dio državne arhive biv e SFRJ neophodan za upravljanjem teritorijem jedne ili vi e država pripada tim državama, nezavisno od toga gdje je arhiva stvarno smje tena. Tako su dokumenti vezani za Osimski sporazum iz 1975. prema Sporazumu odmah stavljeni na raspolaganje Sloveniji i Hrvatskoj.

Ako dvije ili vi e država polažu pravo na istu gra u dogovori e se kojoj e pripasti original, a kojoj kopija.

Sporazum garantuje sloboden pristup arhivi biv e SFRJ, kao i arhivama biv ih republika, datiranih 30. juna 1991. godine i ranije, predstavnicima svih država nasljednica, do potpune realizacije Sporazuma.

Trenutni vlasnik originalne gra e bilo koje arhive koja se treba prebaciti u skladu sa Sporazumom može da napravi kopije. Tro kovi kopiranja su predmet posebnih sporazuma, s tim to tro kovi prevoza padaju na novog primaoca.

Penzije

Obveznik isplate penzija je država potpisnica odn. biv a republika SFRJ koja je i prije rata finansirala isplatu zakonski ste ene penzije odre enom licu. Drugim rije ima, na teritoriji one republike biv e SFRJ na kojoj je gra anin penzionisan ta dana nja nezavisna država ima obavezu finansirati isplatu penzije korisnicima. Potpisnice Sporazuma su se

obavezale vr iti redovnu isplatu penzija prema navedenom kriterijumu bez obzira na nacionalnost, državljanstvo, mjesto stanovanja i domicil korisnika penzije.

Kada je rije o korisnicima penzije koji su bili državni ili vojni službenici biv e SFRJ osnovno je pravilo da je obveznik isplate penzije država potpisnica iji su oni državljeni. Za ovu kategoriju korisnika penzije nije važno jesu li korisnici penzija istovremeno i domicilni u državi iji su gra ani pod uslovom da su njihove penzije finansirane iz ranijeg saveznog budžeta ili drugih saveznih izvora biv e SFRJ. Ako su pomenuti korisnici penzija eventualno gra ani (državljeni) vi e novonastalih država onda e obveznik isplate penzije biti ona država u kojoj je korisnik domicilno lice. Ako korisnik penzije nije domicilno lice niti u jednoj od država iji je gra anin (državljanin) onda isplatu penzija vr i država na ijoj teritoriji je to lice imalo mjesto boravka 01. juna 1991. godine.

Prema odredbama Sporazuma (1. 3. Aneksa E) države e u slu aju potrebe zaklju iti bilateralne sporazume za obezbje enje pla anja penzija državnim ili vojnim službenicima biv e SFRJ koji se nalaze u drugoj državi od one koja pla a penzije tih lica. Takav sporazum može uklju iti pitanja prebacivanja neophodnih sredstava da se obezbijedi pla anje tih penzija odn. za pla anje penzija proporcionalno pla anju doprinosa. Mogu e je i zaklju ivanje privremenih sporazuma o ovim pitanjima. Bilateralani sporazum može rije iti i pitanje uzajamnih žalbi ime u penzionih fondova država u odnosu na pla anja penzija koje su u injene u ranjem periodu, prije stupanja na snagu Sporazuma.

Ostala prava, koristi i dugovanja

Sva prava i koristi koje su pripadali biv oj SFRJ, a koji nisu direktno obuhva eni Sporazumom e se podijeliti ime u država nasljednica prema omjeru za podjelu potraživanja, o emu je ve bilo rije i. To mogu biti patenti, za titni znakovi, autorska prava, dugovanja biv oj SFRJ.

Sporazum posebno predvi a da e sve žalbe protiv biv e SFRJ razmotriti Zajedni ka stalna komisija. Postoji obaveza da države nasljednice obavijeste jedna drugu o svim postoje im žalbama protiv biv e SFRJ.

Privatna svojina i ste ena prava

Sporazum garantuje ste ena prava gra ana i pravnih lica u pogledu privatne svojine. Države su se obavezale da pravo svojine priznaju, za tite i vrate.

Pravo svojine na pokretnu i nepokretnu imovinu koji se nalaze u državi nasljednici, a koja su gra ani imali na dan 31. decembra 1990. godine, garantuje se Sporazumom bez obzira na nacionalnost, državljanstvo, mjesto boravka ili domicil sopstvenika. Ovo pravo se garantuje u skladu s uspostavljenim i priznatim standardima i normama me unarodnog prava.

Pravo svojine je priznato i svim licima koja nakon 31. decembra 1990. godine steknu državljanstvo ili uspostave mjesto boravka ili domicil u drugoj državi koja nije država nasljednica bivše SFRJ. Ovo je vrlo važna odredba za lica koja se nalaze izvan BiH i bivše SFRJ koja eventualno odlučuje uzeti drugo državljanstvo. Uzimanjem državljanstva treće države ni na koji način ne može biti ugroženo njihovo pravo svojine na teritoriji bivše SFRJ koje su imali do 31. decembra 1990. godine.

Ukoliko nosioci prava svojine iz bilo kojih razloga nisu u stanju da ostvare pravo svojine imaju pravo na obe te enje u skladu s normama generalnog i međunarodnog prava (1.2. Aneksa G).

Sporazum država nasljednica izričito reguliše da je bespredmetan i nevažeći i svaki tobožnji prenos prava na pokretnu ili nepokretnu imovinu u injen nakon 31. decembra 1990. godine i zaključen pod prisilom.

S druge strane, Sporazum predviđa obavezu potivanja ugovora bez diskriminacije zaključenih između građana ili drugih pravnih lica, uključujući i državna preduzeća, bivše SFRJ nakon 31. decembra 1990. godine. Države nasljednice će obezbijediti izvravanje obaveza po ovim sporazumima gdje je njihovo ispunjenje bilo spriječeno raspadom bivše SFRJ.

Sporazum posebno garantuje uživanje stanarskih prava građana. Države nasljednica su se obavezale da će se njihovo domaćinstvo i zakonodavstvo u pogledu stanarskog prava (prava stanovanja) jednako primjenjivati na lica koja su bili državljeni bivše SFRJ i koja su imala takvo pravo bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što su pol, rasa, jezik, vjeroispovijest, politička ili druga mišljenja, nacionalno ili socijalno porijeklo, pripadnost nacionalnim manjinama, imovina, rođenje ili neki drugi status. Upadljivo je da ova odredba nije tako jasna i nedvosmislena kao u slučaju privatne svojine. Naime, kod privatne svojine se izričito garantuje "...priznavanje, za titula i vrane je...", dok se kod stanarskog prava dosta uopštene govorile o licima koja su "... imala takva prava..." u kontekstu nediskriminatorne primjene internih zakona svake države nasljednica u pogledu prava stanovanja.

Sporazum građana i drugim pravnim licima bivše SFRJ garantuje i za titulu drugih stečenih prava kao što su intelektualna svojina, uključujući i patente, za titne znakove, geografske oznake porijekla, autorska prava i ostala srodnna prava (1.3. Aneksa G).

U vezu sa za titom privatne svojine i drugih prava Sporazum garantuje pravo pristupa građana i pravnih lica sudovima, upravnim tijelima i agencijama svake države ugovornice. To znači da neće biti traženo predujmljivanje sudskih ili drugih tokova (cautio iudicatum solvi) u slučaju kada tužitelj odnosi pokreta postupka nije državljanin odnosne države pred njim organima traži za titulu. Istina, ova obaveza će se izvršavati pod uslovima reciprociteta.

Međutim, i bez uslova reciprociteta, neće se prejudicirati garancije nediskriminacije u odnosu na privatnu svojinu i druga ste ena prava koja postoje u domaćem zakonodavstvu država nasljednica.

I u pogledu pitanja koja se odnose na privatnu svojinu i druga ste ena prava ostavljena je mogućnost drugih mjeru kao što su zaključivanje bilateralnih sporazuma i obavljanje tavanje sudova i drugih nadležnih organa vlasti.

Važno je naglasiti da, u principu, ostvarivanje niti jednog prava građana u pogledu privatne svojine, stanarskih prava ili drugih ste enih prava nije uslovljeno zaključivanjem bilateralnih sporazuma između država nasljednica.

* * * * *

Radi korektnе implementacije Sporazuma, promjena ili dono enje novih internih zakona biće neophodno, posebno u nekim državama nasljednicama. Nova zakonska regulativa će biti naročito neohodna radi primjene Sporazuma u dijelovima koji se odnose na zaštitu i branje privatne svojine i isplatu penzija ranijim korisnicima. U svakom slučaju tamo gdje su propisi već sada prihvatljeni sa normativnog stanovišta, biće potrebna promjena neprihvatljive prakse u mnogim situacijama. Od ove okolnosti će u mnogome zavisiti stvarna primjena Sporazuma odnosno efektivno ostvarivanje prava mnogih lica o te enih problemima ratom.